

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Нам улууһун хаһыата — 1935 сыл алтынны 5 күнүгэр төрүттэммитэ

Тыл — омул баар-суох сыаннаһа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биирдии норуот бэйэтин ураты майгынаах культуратын, үгэстэрин, тылын харыстыыр сувереннай бырааптаах.

Саха Республикатын Тыл туһунан Сокуонуттан



Биниги улууспутугар киинэ үлэниитэрин кырдыбаастарын түмсүүтүн олунньу 7 күнүгэр тэрийбиппит. Бу общественнай түмсүү соруга — искусство саамай маас-сабай көрүүнү — киинэни дьонго агитациялааһын. Урукку өттүгэр киинэни пропагандалааһынга үлэ-лэбэт кырдыбаас үлэниитэри хайдах олоролорун, ту-гунан дьарыктаналларын, үөрүүлэрин, кыһалбаларын кытта билсэн, кыаллар өт-түгэр сүбэ-ама биэрэн, күөс-көмө буолар бадалаахпыт. Үлэбитин улууска тэрил-либит кинотехцентрга өйө-нөн, быһа бу тэрилтэҕэ сыстан сабаллаахпыт. Бу тэ-рилтэ директора Колпаши-

МИН МАННЫК ЭТИИЛЭЭХПИН

Энигини киинэ күүтэр

ков Н. П. уонна «Нам» ТРК директора Кривошапкин И. З. биниги түмсүү-бүтүн өйүүр уонна быһаччы салайсар буоллулар. Киинэни таптааччыларга, актыбынай көрөөччүлэргэ кинилэр баҕа санааларын үөрэтэн, билсиптэн нэһилиэн-нэҕэ киинэни быһаччы тахсыа этвбит. Онно киинэ актыбыыстара көмө буолуохтара дьин эрэнэбит. Урукку курдук передвиж-каны тэрийэн, нэһиликтэр-гэ тийэн художественнай

да, документальной да киинэ-лэри дуогабар быһыты-нан көрдөрөр кыах үөскүөх курдук, онно республика кинопроката, ветераннарын кулууба көмө онорорго бэлэм. Тэрилтэлэр, нэһиликтэр салайааччылары ытыллар мероприятиеларыгар эрдэ сакаас онорон нэһилиэннэ-бэ культурнай сынныалагы киинэни кытта дүөрүлэ-этиллэр. Ону таһынан би-ригилээн да дьон бэйэлэрин бырааһынныктарыгар ки-

Муус устар 27 күнүгэр Саха АССР тэриллибитэ 75, Саха Республикатын Конституцията ылыныллыбыта 5 сыла туолалларынан сибээстэн «Россия» сурунаалтан бу кыһын журналистар кэлэ сымдыбыттарыа республика олобун-дьаһабын билсипиттэрэ. Олунньу ыйга Нам улуу-гугар тахсан Хамааттаба, Намга, Хатырыкка сурунаал экономической ырытааччыта О. В. Милоков, фотокорреспондента А. В. Лыскин баһынай хаһаайыс-тыбалар үлэлэрин-хамнаста-рын билсипиттэрэ, хаартыс-каҕа түһэрииттэрэ. ХААРТЫСКАҕА О.В. Милоков (ортоку) Хамаатта-ба Ю.Д. Кривошапкин ха-һаайыстыбатын билсипиттин түгэнэ:

нэни сакаастаан көрөллөрө тобо сатамат буолуой? Манньк түгэнгэ киноаппа-ратуранан, телевиденианан баран көрдөрөр уонна бэй-эһэлэрин көрдөһүүлэринэн киинэ устан архив да оно-рон биэрэр кыах үөскүөх курдук. Үлэлэтэххэ бу өт-түгэр үлэ мунгура суох, манна нэһилиэннэ көбө, баһылыктар актыбынай агитационнай кыттыылары наада. Дьэ эрэ, ханнабыт урукку да, билигини да кө-лүнэ киинэни таптааччы-лара, баһаалыста кэлиг, ак-тыбынай кыттыыны ылы! Үлэлиир сирбит: Нам село-та, тел.: 22-609. В. КОЛЕСОВ.

Сытыйбыт сыт тунуйар

Улуус дьаһалтатын баһылыгар А. Н. ЯДРЕЕВКА копия: «Энгиэли» хаһыат редакциятыгар Биниги, Нам селотун Рая Цугель-Аммосова уу-лусса 4 №-дээх дьэтин олохтоохтору хапыс да сылын саас-сайын ууга баран олороот. Ыричи-нэтэ — тула өттүбүтүгэр тутуулар ытыллыонт-тара, хоту өттүбүтүтэн уулусса үрдэтиллибитэ. Па-нель дьэһэри, таас оҕо комонатын тутууларын ытталларыгар тула өттүбүтүн кумабынан кутан пла-нировкалаан, үрдэтэн бизронттэрэ, биниги дьэбит эрэ онхойон хаалбыта. Ол түмүгэр саас хаар уул-луута түөрт-бис дьэ муньар бөбө-сыһа, туа-леттар ыраастаммыт тобохтору барыта ууллан би-ниги дьэбит аныгар кинэр. Суол онгороллоругар турба сыһын укпугура үрдүктүк турар. Сайын дьэбит аныгар хаалбыт помоя ууга сытыйан-нымыйан амырын сыттанар, киһи дьэ иһигэр ту-луйан олорбот буолар.

1975 сыллаахха тутулан үлэҕэ кирибит дьэ баҕааһыга дьэри капиталнай өрөмүөнэ ытылла илик, сыл айы сытыйар сваялар, акылаат хайдах буолан тураллара биллибэт. Дьэбит акылаата хам-сааһын түмүгэр буолуо, сорох квартираларга ис, тас истигэнэлэр олоруттан-боллоруттан табыстылар. Панельнай дьэһэр тутуулар кэмнэригэр биниги дьэбит олбуоругар кумахта кутан үрдэтэ дьэ-биһиптин, сметаҕа суох дьэ аккаастабыттарыа. Дьэ итинник хаһаайыстыбаныа суох дьаһаны түмүгэр билигин дьэ аныгар кытары кумах кутуулар буол-ла. Сытыйбыт-ымыйыт почва маһы түргэнник сы-тытара биллэн турар. Дьэбит тулатын көбөрдөрү бири дьыл талах-ирэ олорто сымдыбыппыт, он-нооҕор олор өлбүттэрэ. Быйыл М. К. Аммосов төрөөбүтэ 100 сыла туо-ларынан сибээстэн киһи доборун, соратчынын, оло-бун аргыһын аатынан ааттаммыт уулусса бири кыр-дыбаас дьэтин өрүүһүгэр дьаһал ылыллыа, анал комиссия кэлэн дьэ туругун сыаналаа дьэ эр-нэбит уонна Эйигиттэн итингэ дьаһал ыларгар көр-дөһүт. Р. Цугель-Аммосова аатынан уулусса 4 №-дээх дьэтин олохтоохтору.

Кулун тутар 21 күнүгэр улусПО пайщиктаах боло-мочунайдарын сыллата ы-тыллар уопсай муньахта-ра ытылына. Бири сыл-лаах үлэ туһунан улусПО бырабыланыатын предсе-дател Корнилов А. И. от-чуттаата. УлуусПОну кризистэн та-һаарыыга, финансово-эко-номической балаһыаньа-тын бөбөргөтүүгэ коллектив үлэниитэрин сүрүн болгом-толоро түмүлүбүт. 1995 с. түмүгүнэн нолуоктарга уо. д. а. төлөбүрдүгэ балта-раа миллиартан ордук сууммалаах ис-күүс баара. Үгүс өрүттэх үлэ ытыл-лан, нолуоктарга ис, 1995 сылы киллэрэн туран, 1996 сыл түмүгүнэн суох онорул-лубут. Россия үрдүнэн бүрүкэ-бит экономической реформа государственнай секторы эһэргэ аналлаах ытыллы-быта. Ол ырахан тыһа нэһилиэннэни аһынан та-һаһынан хааччыйа олодор эргин тэрилтэлэригэр ку-һаһанньк дьайыта. Бири-динилээн коммерсаннар ба-йалларыгар кыах берилли-битэ. Эргингэ төһө да монополия суох буолуох-таабын иһин, нэһилиэннэни хааччыйар бири сүрүн тэ-рилтэ баар буолуохтааба кимгэхэ барытыгар өйдө-нөр. Бу кэмгэ эргин тэ-рилтэлэрэ үһэһэттэн алла-раанга тийэ улахан кы-һарыйыыга, ытарчаба ыл-ларан кэллилэр. Ол да үр-дүнэн, ыраакаттары эрэл-

Саҕа суоллары көрдүөххэ

УлуусПО пайщиктаах боломочунайдарын уопсай муньахтарыттан санаалар

лээхтик тулуйан, бүдүрүйэн-оҕон биэрбэккэ, бэйэтин аналын толорууга сорунуу-лаахтык үлэлэстэ, билгин сэннэлэннэ, атабар турар кыахтанна. УлуусПО нэһилиэннэни кытта сибээһин тутуһан, пайщиктаах ахсаанын эл-бэтэ. Ааспыт сылларга пайдарын усунуоһун тө-лөөбөтөхтөрүн иһин элбэх киһи үһүлүбүтэ. Кинилэри төттөрү хаттаан учуокка ылан уонна саҕа пайга киллэрэн, пайщиктаахтар ахсааннара 11658 киһиэхэ тийбит. 77230 тыһ. солк. хомуллубут. Бу суумма үкэ улуусПО үлэниитэри-тэн кириэ. Дьинэр киһи барыта усунуоһу төлөөбүтэ буоллар аһатан-сиэтэн оло-рот тэрилтэбит финансовай балаһыаньата бөбөргүүрү-гар күөс-көмө буолуо эһип-пит. Оччоро «Ветеран» анал маһаһынга ас-үөл арыый чэпчэки сыанаҕа барыа этэ дьин улуусПО салайааччы-лара этэллэр. Аппараат биллэрдик сар-быллыбыт, эдэримсайбит. Үлэнииттэр уопсай ахсаан-нара да лаппа сарбыллы-быт. Ити билгини рынок кэмигэр сагалы толкуй-даан, бэйэ суолун-ниһин бу-луун үлэлири ирдир. 1996 сылы улуусПО

8523 мөл. солк. ночооттоох түмүктээтэ. Сүрүн көрдө-рүүлэри ыллаахха, рознич-най табаар эргирэ 73,3%, общепит 119,9%, о.и. бэйэ онорон таһаарыта 118,8% тэһнэстилэр. 1297,4 тонна килиэп астанан, былаан 105,1% туолла, халбаһы сыбаа 18 тонна онугар 16,1 тонна бордууксуйаны онорон, былаанын 89,4% толордо. УлуусПО совотуопкаба отдела бэйэтин кыабын си-тэ туһамматтабын туһунан дакылаакка уонна тыл э-ппит боломочунайдар: Сал-бантан Эверстов В. В., Нам селотуттан Никитин В. П., Протопопов Ф. К. эттилэр. Кырдыбаас пай-щиктаах боломочунай Ва-сийий Васильевич Салбан олохтоохторун санааларын тирээтэ. Ол курдук бил-гин тыа ыала ылынан үлэ-лээбэттэр, пенсия да, по-собие да ылдаттар, килиэп ылар харчылары суох. Ол иһин нэһилиэннэһэттэн ордор бордуукталарын тутан, хардары атыһын тэрийнэ-хэ сөбүн бэлиэтир. Ама Салбанга сир аһа үүмэт буолуо дуо?! Сүөһүтэ улуус-ка доруобайынан биллэр. Хата куорат коммерсаннара араас мааркалаах массы-нанан кэлэн, сир аһын

атылаһан бардылар. Сөбү-туопка отдела нэһиликтэри кэрийэ сылдьан, дуогабар онгосторо буоллар нэһилиэн-нэҕэ да, бэйэтигэр да эл-бэги оноруо этэ дьин В.В. Эверстов. Совотуопкаба председа-тели солбуйааччы Протопо-пов И.Н. үлэтин тэрээһинэ мөлтөбүттэн эргинер былаа-на 1420 мөл. солк. 1386 мөл. солк. эбэтэр 97% туол-ла. 60 тонна онугар 49,7 тонна эт, 40 тонна онну-гар 5,8 тонна үүт, 40 тон-на онугар 31,2 тонна обу-руот аһа, 50 тонна онугар 4,1 тонна хортуоппуй хо-молуһа. Былаан туолбата-бын сүрүн биричиннэтин бырабыланыа председа-телэ обуруот аһын, хортуоп-пуй үүнүүтэ мөлтөбүтүн, ту-тарааччылар үрдүк сыана-ны этэллэринэн, ону тө-лүүргэ сыаллаах кредит кө-рүлүбүтэтинэн быһаарда. Эргинер ветерана Никитин В.П. совотуопкаба эппиэт-тэх киһи үлэтигэр мөлтөх-түк сыһааннаһарын, онно-бор хортуоппуйга үс сыл-лаах ис кыһан хомуллу-батабын бэлиэтээтэ уонна эдэр салайааччы наар бэй-этин көрүнэрин, кылгас кэмгэ таас дьэһэлэммитин, массыналаммытын этэр. Ол онугар кырдыбаас үлэни-

тэр олодор усулуобуйала-рын тупсарыыга бырабы-лыанна өттүттэн үлэ ы-тыллыбатын киристикэлээтэ. Киһи санаатыгар профком председател Протопопов Ф. К. холбосто. Нэһилиэннэһэттэн эт кы-һан хомуллубакка, халба-һы сыбаа былаанын то-лорбото. Улуус нэһилиэннэһэтин үгүс ахсааннаах эргинер тэ-рилтэлэр, коммерческой структуралар аһынан-таҕа-һынан хааччыйаллар. 1996 сыла улуус үрдүнэн та-баар эргирэ 28854 мөл. солк. тэһнэстэ: итинтэн со-торутаабыта үөскээн кэл-бит «Намулууснаб» 320 мөл. солк., «Дьокуускай» комбинат 3600 мөл. солк., коммерческой структуралар 3833 мөл. солк., «Саха-внешторг» 800 мөл. солк. атыылаатылар. УлуусПО атыыланар табаар 70,3%-нын ылар. 1995 сыла 75,5 % этэ. Ити аата нэһилиэн-нэни сүрүн хааччыйааччы — улуусПО. Ааспыт сыл түмүгүнэн сүрүн бордуукталар тобох-торо: үрдүк суортаах бур-дукка 272 тонна, курууппа арааһыгар 84 тонна, саа-харга 118 тонна, чэйгэ 3 тонна, тууска 8 тонна, мас арытыгар 19 тонна. Маң-

тан көстөрүнэн бурдукка 3 ый сири саппаастаахпыт. Кэлэр өттүгэр хантан хай-дах бурдугу буларбытын быһааран биэрин дьин Граф Бизрэгиттэн сылдыар кыр-дыбаас пайщиктаах Дьячков-ский сирдээх боппуруоһу биэрэр уонна аны уунан таһаар кэлиэ суоҕа дьин, Граф Бизрэгэр баар ыска-лааттары көтүрүбүттэрин сө-бүлээбэтин эттэ. «Куруук манньк олоххо олоруохпут суоҕа. Хаһан эрэ үтө күн-нэр кэлиэхтэрэ, чэпчэки сыа-наҕа табаар уунан кэлэр буолуо», — дьин ыра санаа-тын биллэрдэ. Улууска сыл устата 29 маһаһын толору үлэлээтэ. Олортон Нам селотугар улахан маһаһынар: Гас-троном, Юбилейнай, Вете-ран уонна Партизан маһа-һына былааннарын мэдди толордулар. Оттон кыты сыргэ: Искра, Таастаах, Тү-бэ, Фрунзе маһаһынара былааннарын толорботулар. Бу сүрүн биричиннэ — нэһилиэннэ атылаһар кы-ба суоҕа, сыана үрдүтэ, та-баар көрүгэ аһыйаба. Улуус-ПО нэһилиэннэни аһатар сыалтан амбарнай киһигэ-нин, испиһегинэн атылаа-һыны тэрийэр. Ол эмиэ ы-раакаттары көрүһүннэрэр. Би-лигин поставщиктар кэмгэр уу харчыга аһы-үөлү би-эрэллэр, онон табаар кэли-тэ бытаарар. УлуусПО 1994 сылтан фе-деральной кредит суотугар үлэлээн кэлбитэ. Ити сыл-ларытыгар 19 тонна. Маң- (Салгытын 2 стр. көр)

Телевидение программы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21

1-я программа 18.45 Новости 19.00 «Девушка по имени Судьба» 19.45 Погода 19.50 Час Пик 20.15 «Угадай мелодию» 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 Время 21.50 «Доживем до понедельника» х/ф. 23.45 Галина Волчек в серии «Жизнь замечательных людей». 00.35 Новости.

2-я программа Якутск 07.30 «Утром...» Канал «Россия» 16.00 Программа передач 16.05 «Красная

книга» Экологическая экспедиция РТР 16.20 «Палеха, 14» 16.25 «Товары—почтой» 16.30 «Клубничка» 17.00 Там-там новости 17.10 Лукоморье 17.35 «Посмотри на себя» 17.45 Футбол без границ

18.15 Соотечественники Якутск 18.25 «Алтарь России» Канал «Россия» 19.10 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.15 «Саха сирэ» 21.15 «Сарыал». 22.05 «ТВ-спорт». Канал «Россия». 23.00 Вести 23.15 «На кон» Телелотерея 23.35 «Дежурная часть» 00.00 «Эх, дороги» 00.40 Баскетбол.

ИИРЭХ ТЫЛЛАР

Күндү тапталлаах ийэбитин, эбэбитин **БАИШЕВА МАРИЯ ФИЛИППОВНАНЫ** 75 сааскын туолар үөрүүлээх күнгүнүн иттиик-истинник эбэрдэлибит, оболорун, сиэннэрин дооллоругар куруутун эйбэстик мичээрдин сырыт, миньигэс аһын, ийирэх тылыг, амарах дууһаг аймах-билэ дьоннорун астыннарадуоһута турдун. Баҕарабыт үөрүүбүтүгэр доруобайдык, этингэ олооргор.

Оболорун, сиэннэрин.

Партизан орто оскуолатын учууталын, кэнчээри ыччаты иттигэ уонна үөрэтигэ 27 сыл үлээбит педагог-маастарын **НИКОЛАЕВА ГРИЗАИДА МИХАЙЛОВНАНЫ** уонна кини кэргэнин **МАТВЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧНЫ** үйэ агардаах юбилейдарынан ис сүрэхпиттэн иттиик-истинник эбэрдэлибит.

Күндү юбиллардага күн сирин бары үтүгүн, чэгин-чэбдик доруобуйаны, уһун дооллоох олобу баҕарабыт.

Оскуола коллектива.

Күндү күн күбэй тапталлаах кэргэммин, ийэбитин, эбэбитин, эдьийбитин Партизан орто оскуолатын учууталын **НИКОЛАЕВА ГРИЗАИДА МИХАЙЛОВНАНЫ** 50 сааскын туолар үөрүүлээх күнгүнүн, үйэ агардаах юбилейгын ис сүрэхпиттэн иттиик-истинник эбэрдэлибит! Баҕарабыт эйнэхэ күндү киһитигэр, күн сиригэр баар бары кэрэни, үтүөнү, ыстаал доруобуйаны, дьолу-соргуну!

Эбэрдэни кытта: кэргэнин, оболорун, күтүөтүн, сиэнин, биригэ төрөөбүттэрин Горнайтан Павловтар, Колесовтар, Александровтар, Көбөкөнтөн Никитиннар, Намтан Колесовтар.

Модукка олоор, оскуолаба шахмакка тренердин күндү кэргэммин, аҕабытын, эбэбитин Саха Республикатын спортка маастарын, спорт ветеранын **ВАСИЛЬЕВ ИОН ИОНОВИЧНЫ** 50 сааскын туолбуккунан иттиик-истинник эбэрдэлибит. Баҕарабыт эйнэхэ чэгин-чэбдик доруобуйаны, кырдыары билбэккэ үлэбэр, спортка өссө үрдүк ситиһини, уһун дооллоох олобу, күн сиригэр баар бары үчүгэйи баҕарабыт.

Кэргэнин, оболорун, сиэннэрин, киһиттэрин, күтүөтүн.

Күндү кэргэммин, аҕабытын, эбэбитин Партизан нэһилиэгин олохтообун **МАТВЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧНЫ** үйэ агардаах юбилейгын — 50 сааскын ис сүрэхпиттэн эбэрдэлибит. Баҕарабыт эйнэхэ, ыстаал доруобуйаны, үлэбэр ситиһинлэри, олоххор дьолу-соргуну!

Эбэрдэни кытта: кэргэнин, оболорун, күтүөтүн, сиэнин.

МУУҔУНАН ТУОРААҔЫН САБЫЛЛЫТЫН ТУҔУНАН

Муус устар 20 күнүттэн мууһунан туорааһын букатыннаахтык бобуллар.

Бу дьаһал туолуутун хонтуруоллааһын улуус ГАИ отделениетыгар сүктөрүллэр.

Бырааппытыгар Ваяба, кийиппитигэр Людаба, балтыбытыгар Светага тапталлаах оболоро

МАША

хомолтолоохтук өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Ийэтэ, балтылара, бырааттара Дьяконовтар, Дьокуускайтан Николаевтар.

АОЗТ «Быйан» администрацията уонна коллектива пенсионерка Романова Альбина Михайловна таптыыр аҕата, үлэ, тыыл ветерана кырдыаҕас учуутал Чурапчы улууһун олохтообо

РОМАНОВ

Михаил Семенович ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэллэр.

Бииргэ үлэлиир коллективтар Романова Татьяна Михайловнага тапталлаах аҕата кырдыаҕас учуутал, үлэ, тыыл ветерана Чурапчы улууһун олохтообо

РОМАНОВ

Михаил Семенович 85 сааһыгар ыалдьан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Хатын Ары дьаһыла садын коллектива.

Санаспытыгар Людаба, убайбытыгар Ваяба таптыыр оболоро

МАШУЛЯ

хомолтолоохтук өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Маша, Нови.

ВТОРНИК, 22

1-я программа 06.00 Телеканал «Доброе утро» 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.40 Тема 11.30 «Угадай мелодию» 12.00 Новости 12.15 «Демидовы» 1-я серия 13.40 «Шел трамвай десятый номер...» м-ф. 13.55 Служу России 14.25 Футбольное обозрение 15.00 Новости 15.20 «Легенды острова сокровищ» м-ф. 16.10 Волшебный мир, или синема 16.40 «Нико и его друзья» 17.35 «... До шестнадцати и старше» 18.00 Новости 18.20 «Девушка по имени Судьба» 19.00 Погода

19.05 Час Пик 19.30 «Угадай мелодию» 20.00 Тема 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 Время 21.50 «Дело Румянцева» х/ф. 23.40 Пресс-клуб 00.40 Новости

2-я прогр. Канал «Россия» 07.00 Вести Якутск 07.30 «Утром...» Канал «Россия» 08.00 С добрым утром 09.05 Графоман 09.15 «Клубничка» 09.45 Россияне 09.55 Караоке по-русски 10.30 «Санта-Барбара» 11.20 Пульс, правительственные будни 11.45 «Вонпельница» х-ф. 12.35 «Сказка», «Чемодан» м-ф

12.50 Андрей Дементьев «Время любви» Якутск 13.30 «Түөлбэ» Мэлэ-Хаҥалас Канал «Россия» 14.00 Вести 14.15 Арена для сенсаций 14.40 «Чудовище» «Мы идем искать» м-ф. 14.55 «Иванов, Петров, Сидоров и другие» 15.35 Образ жизни 16.05 «Манекен» 16.10 Товары—почтой 16.15 «Лиса и заяц» м-ф. 16.30 «Клубничка» 17.00 Вести 17.15 Там-там новости 17.25 Лукоморье 17.50 Посмотри на себя 18.00 Соотечественники Якутск 18.15 «Арчы» программа 18.45 «Хайдах оло-

бурун, аатырбыт булчут?» (Социалистической үлэ Герою И. В. Волковтын кэспэти) Канал «Россия» 19.05 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) 20.45 ЯГУ Кафедра экологии 21.15 Телефестиваль «Алгыс тебе, Россия» Амгинский улус 22.00 «Айан» 22.10 «Геван» 22.40 МТК «Бард-клуб» Канал «Россия» 23.00 Вести 23.25 Звуковая дорожка 00.20 «На ночь глядя».

СРЕДА, 23

1-я программа 06.00 Телеканал «Доброе утро» 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.00 Программа В. Познера 10.50 «В мире животных» 11.30 «Муравьишка» хвастунишка «Куда идет слоненок» 12.00 Новости 12.15 «Демидовы» 2-я часть 13.35 «Колесо истории» 14.15 Парижские тайны Эльдара Рязанова 15.00 Новости 15.20 «Легенды острова сокровищ» м-ф. 15.45 Кактус и К. 15.55 Доми-соль 16.15 Зов джунглей 16.40 «Нико и его друзья» 17.10 «... До шестнадцати и

старше» 17.35 Вокруг света 18.00 Новости 18.15 «Девушка по имени Судьба» 19.00 Час Пик 19.25 Джентельменшоу 19.50 Программа В. Познера 20.45 «Спокойной ночи, малыши» 21.00 Время 21.50 КВН-ассорти 22.15 «Позови меня в даль светлую» х-ф. 00.00 Новости

2-я прогр. Канал «Россия» 07.00 Вести Якутск 07.30 «Утром...» Канал «Россия» 08.00 С добрым утром 09.05 Графоман 09.20 «Клубничка» 09.50 Россияне 10.00 Л-клуб 10.35 «Санта-Барбара» 11.25

«Содружество» Сообщество Союз» 11.50 «Отсрочка приговора» х-ф. 13.25 Ретро-шлягер 13.50 «ТН-маркет» 13.55 «Магазин недвижимости» 14.00 Вести 14.15 Автограф 14.20 Театр моей памяти «Целиция Львовна Турандот» 14.45 Нюу хау 15.00 «Иванов, Петров, Сидоров и другие» 15.40 «Большие неприятности» м-ф. 15.50 Бесконечное путешествие 16.20 «Экспозитивик» 16.30 «Клубничка» 17.00 Вести 17.15 Там-там новости 17.25 Лукоморье 17.50 «Посмотри на себя» 18.00

Соотечественники 18.15 «Содружество Сообщество Союз» 18.45 Россияне 19.05 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск 20.25 «Саха сирэ» (Якутия) 20.55 «ТВ-спорт» 21.25 «Официальный канал» В студии—заместитель Председателя Правительства РС (Я) Р. А. Брунашев 22.10 «Рядом» Ситуация Канал «Россия» 23.00 Вести 23.15 Звезды в Кремле Любовь Казарновская 23.55 Кафе «Обломов» 00.35 «На ночь глядя»

ЧЕТВЕРГ, 24

1-я прогр. 06.00 Телеканал «Доброе утро» 09.00 Новости 09.15 «Девушка по имени Судьба» 10.00 Футбол Лига чемпионов Полуфинал «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Боруссия» (Германия) 10.50 «Клуб путешественников» 11.40 Смак 12.00 Новости 12.15 «Русь изначальная» 1-я серия 13.40 Футбол Репортаж о матче между командами «Ювентус» (Италия) — «Аякс» (Голландия) 14.10 Парижские тайны Эльдара Рязанова 15.00 Новости 15.20 «Легенды острова сокровищ» м-ф. 15.45 «Доми-соль» 16.15 Лего-го 16.40

08.00 С добрым утром 09.05 Графоман 09.20 «Клубничка» 09.50 Россияне 10.05 Анонимные собеседники 10.35 «Санта-Барбара» 11.25 «Люди, деньги, жизнь» 11.50 «Грех» х-ф. 1-я серия 13.00 Избранные Якутск 13.25 «Түөлбэ» г. Нерюнгри Канал «Россия» 13.55 «Магазин недвижимости» 14.00 Вести 14.15 «Неизвестные люди России» Фильм 2-й 14.55 «Иванов, Петров, Сидоров и другие» 15.35 На пороге века 16.05 «Ваш партнер» 16.10 Товары—почтой 16.15 «Старая пластинка» м-ф. 16.30 «Клубничка»

17.00 Вести 17.15 Там-там новости 17.25 Лукоморье Якутск 17.50 Программа передач 17.55 «Хаайылаах» Уус-уран киинэ 2-с серия (Кэбээйи ТВ) Канал «Россия» 19.05 «Санта-Барбара» 20.00 Вести Якутск. 20.25 «Саха сирэ». 20.45 «Я и все мы» 21.15 Орто-Эбэ оскуолатын 70 сыла 21.35 «Ситим» Тыа сиригэр олоор дьэни тутуу опытыттан 21.55 «За ними—будущее» 22.15 «Өлбөт үрдүкү соргу» А. Е. Кулаковскай 120 сааһыгар Канал «Россия» 23.00 Вести 23.20 По вашим письмам.

Реклама • Биллэриилэр • Реклама

«САХА ДЬАХТАРА — ОЛОБУ ТҮСТЭЭЧЧИ, АЙААЧЧЫ»
дизн «Бастыг үлээх дьахтар сэбиэт» көрүү конкурс БАЛАҔЫАННЫТА

Конкурс сыл устата ытыллар.
Сыала-соруга:
— улууска дьэ-кэргэн политикаһын тэнитэр аналдаах дьахталлар общественнай тэрээһиннэрин көбүлээһин уонна өйөөһүн.

Конкурс 3 группанан ытыллар:
I группа — Нам с., I Хомуустаах, Хамабатта, Хатын Ары, Хатырык, Үөдэй.
II группа — Партизан, II Хомуустаах, Модут, Бөтүг-Көбөкөн.
III группа — Салбан, Таастаах, Түбэ, Арбын, Фрунзе.

Сүрүн ирдэбиллэр:
— М. К. Аммосов төрөөбүтэ 100 сыла туолуутун бэлэтиир улуустаабы, нэһиликтээҕи тэрээһин үлэ-лэргэ кыттыы.
— Доруобай олох иһин хамсааһыны нэһилиэнньэ ортуугар тэрийиэх актыыбынай кыттыы. Манна хас биридин нэһилиэк телестудия нөҕүө анал биэриини бэлэниир.
— Нэһиликтэргэ дьахталлар түмсүүлэрин тэрийи-

гэ итэриэстэринэн, саастарынан, биир идэлээхтэр түмсүүлэрэ, эбэтэр политической, социальнай, интеллектуальной хайысхалар буолуохтарын сөп.
— Дьэ-кэргэн ис тутулуга бөбүргөөһүнүгэр араас өрүттээх дьаһаллар: эдэр ыл атахтарыгар турууларыгар көмө, бастыг дьэ-кэргэн опытын тарбатыы, таалааннаах ыччаттары өйөөһүн о.д.а.
— Дьахталлар сэбиэттэрин үлэлэрэ: финансовой өтүнэн өйөөллээх буолалларыгар бэйэ үбүлэниитин формаларын киллэрингэ.
— Нэһиликтэргэ дьахталлар сэбиэттэрин оруолларын быһаарар суолталаах анкетирование түмүктэрин көрүү.
— Улуустаабы дьэ-кэргэттэр музей-хосторугар материаллары киллэрини.

Конкурс сыл бүтүүтэ түмүктэнэр.
Бириистэр: I миэстэ — 2 000 000 солк.
II миэстэ — 1 000 000 солк.

Улуустаабы дьэ-кэргэн отдела, улуустаабы дьахталлар сэбиэттэрэ.

К ВНИМАНИЮ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Жилищный фонд «Дьулуур» извещает о поступлении отопительных котлов марки КСТГ-16, работающих на твердом и газовом топливах. Заключение договора на товарный кредит за 1996 год, желающих приобрести, просим подойти в жилищный фонд в рабочее время.

Редактор В. Г. КАСЬЯНОВ.

ОТДЕЛЛАР информация, сурук; төрүт культура — 21496, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21640, Бухгалтерия — 21141. «Нам» телерадиостудия — 21632.

Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэбитин, дьэ-кэргэн аадырыһын чуолкай ыйыг. Автор этэрэ мэлдьи ханыат санаатыннын биир буолуохтаах дьэн буолбат.

«Энсиэди» — Нам улуунун ханыата; 678040, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскай уул. 1. Учредителлэр: Нам улуунун дьаһалтата, «Саха-полиграфиздат» национальной компания. С. Р. бэчээт уонна маассабай информация көгүлүн көмүскүүр региональной инспекциятынан регистрацияламмыт № Я 0085.

Нам улуунун типографията: 678040, Нам с., Ленский уул., 85. Формата А3. Кээмэй 1,0 бэч. лис. Нэдиэлэҕэ үстэ тахсар. Индексэ 54889. Тираһа 2123. Бэчээккэ 18.04.97 с. Сакааһын №-рэ 44.